



Rainbow
WORKBOOKS

SEPEDI
GRADE R – BOOK 4
TERM 4
ISBN 978-1-4315-0727-6
9th Edition
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.



9 781431 507276



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



E boeeditšwe
ebile e sepelelana
le CAPS

Mphato wa R

PUKUTŠHOMO YA 4

Leina:

Phapoši:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SEPEDI-PUKUTŠHOMO

Puku ya

4

Kotara ya 4



Mdi Angie Motshekga,
Tona ya Thuto ya Motheo



Mna Enver Surty,
Motlatša-Tona ya Thuto
ya Motheo

Dipukutšhomo tša Rainbow tša ngwaga wa mathomo wa Mphato wa R ke maano a Kgoro ya Thuto ya Motheo a go kaonafatša mošomo wa sekolo wa bana ba Afrika Borwa. Dinyakišišo di bontšha gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe wo bana ba ikhwetšago ba dira ditiro tše di ba fago mafolofolo pele ga Mphato wa 1, ba dira bokaone dithutong tša bona mengwaga ye e latelago - dithutong tša bona tša praemari le tša sekontari. Ke ka lebaka leo go lebelelwago kudu dithuto tša Mphato wa R.

Lenaneothuto la Kgato ya Mathomo le nyaka gore barutwana ba Mphato wa R ba fiwe sebaka sa go tšwetša pele bokgoni bja pele ba ka bala le pele ba ka ngwala gammogo le bokgoni bja tša mmetse, ba tla swanela go hwetša motheo wo o tiilego wa tša thuto gore ba kgone go kwešiša bokaone ge ba ithuta tša Mphato wa 1 le go ya pele.

Ka lebaka leo dipukutšhomo tša Mphato wa R di lebišitšwe go ruta bana le go tšweletša pele mabokgoni a le dikgopolo tše bohlokwa tša mathomo tše ba di nyakago go aga motheo wa go tia wa go ithuta. Di fa bana sebaka sa go tšwela pele le go ithuta mabokgoni ao a tla ba lokišetšago thuto ya semmušo.

Pele bana ba ithuta go bala ba swanela go ithuta go swara pene le puku le go phetlolla matlakala a yona le go kwešiša gore dipuku di šoma bjang. Ba swanela go kwešiša tswalano magare ga mantšu le diswantšho tše di lego ka pukung le go lemoga gore mantšu mo letlakaleng a agiwa ke medumo gomme a na le tlhalošo. Ka wona mokgwa woo pele bana ba ithuta go ngwala ba swanela ke go tšwetša pele nyalano ya tšhišinyego ya dikwi go ithuta go agega ga dibopego gomme ba tšwela pele ka go hlama maletere. A ke ona mabokgoni a nnete ao dipukutšhomo tše di lebišitšego go a tšwetša pele.

Re a tseba gore bana ka moka ga ba ithute ka lebelo la go swana. Dipukutšhomo tša Mphato wa R di kgontšha barutiši go lebelela lebelo leo ngwana yo mongwe le yo mongwe a ithutago ka lona ge go kgonagala; go boela morago, gape ge go kgonagala ba ya pele ka mo pukung go ya ka bokgoni bja ngwana yo mongwe le yo mongwe. Gape mešongwana ye e tla thuša barutiši go lemoga mathata ao bana ba ka bago le ona ge ba ithuta gore a tle a hlokomelwe pele ngwana a thoma ka dithuto tša semmušo.

Dipukutšhomo tše di kopantšha go ruta tsebotlhaka le go ruta mmetse le mabokgoni a bophelo e le karolo ya merero ye 20 ka go šomiša go bapala le go šomiša mekgwa ya go dira gore barutwana ba bannyane ba be le kgahlego le šedi ya go ithuta. Re hutša gore barutwana ba gago ba tla ipshina ka go šomiša mešongwana ye e lego ka go dipukutšhomo tše, ge ba dutše ba gola ba bile ba ithuta, le gore wena bjalo ka morutiši wa bona o tla thaba le bona.



A re opeleng



Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa
© Department of Basic Education
Ninth edition 2019

ISBN 978-1-4315-0727-6

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Mphato wa **R** DI KOPANTZWE

- ★ Tsebotlhaka
- ★ Numerasi
- ★ Mabokgoni a bophelo



1	Didaenasore.....	2
2	Dinonyana le digagabi	12
3	Diphoofolo tša lešoka	22
4	Dipapadi	32
5	Meletlo	42



Ditaelo mabapi le disegwa di
kua mafelelong a puku.



Puku ye ke ya:



SEPEDİ


Puku ya

4

Kotara ya 4



Didaenasore







A re direng

Lebelela seswantšho gomme
o bolele ka ga mehuta ye e
fapanego ya didaenasore.

Didaenasore di be di phela bjang?

Re tseba bjang ka ga diphoofolo tše, tše di
phedilego kgalekgale ka tsela ye?

Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.



Ke nna:

Blank area for writing, framed by a blue and yellow dotted border.






A re baleng

Latela nomoro ka monwana ka morago o khalare dibopego gore e be tše 8 mothalading wo mongwe le wo mongwe.


8



8



8







8



8



Ithute nomoro ye 8.





1.2



A re direng

Sega phasele o e hlakahlanye gomme o e age gape.









1.3



A re direng

Kopanya marontho go thala phoofolo yeo re sa hlwego re ena le yona.
Ka morago o khalare seswantšho sa gago.



A re direng

Šomiša disegwa tše di lego letlakaleng
la ka morago la puku go dira daenasore.
O tla swanela ke go mena poleiti ya
pampiri ka bogare go dira mmele.
Ka morago o hlomele hlogo, maoto le
mosela.





A re ngwaleng


k

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o e latele ka phensele. Thoma mo leronthong.



katse

Hwetša gomme o dire sediko go dikologa tlhaka ye, **k** ka lepokising.




Latela tlhaka





A re ngwaleng


Ngwala tlhaka ye, **k** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.




k oloi



k amela




k ubu



k olobe

Ngwala leina la gago ka morago o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo wa go kgahliša.






A re direng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka ga se o se bonago. Re tseba bjang gore ke Seruthwana? Bana ba apere eng? Na dibjalo di lebelela bjang?

Mamaretša semamaretšwa mafelong a maleba.



Ke Seruthwana



Ke nna:



A re ngwaleng


Khalara seswantšho se, gomme o
bolele gore ke sehla sefe.

Mamaretša
dimamaretšwa tša
letšoba go feleletša
seswantšho.









Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka
mehuta ye e fapanego ya diphoofolo
tše o kgonago go di bona.
Ke diphoofolo dife tše di nago le maf ofa?
Na di kwagala bjang?
Ke diphoofolo dife tše di nago le magapi?
Na di kwagala bjang ge o di phophola ge o
di kgoma?
Ke diphoofolo dife tše di
kgonago go f ofa?
Ke diphoofolo dife tše di
kgonago go rutha?
O kgonago bona mae a
makae?





A re direng

Mamaretša polipoli
e tee mo gare.

Mamaretša polipoli
e tee godimo ga
polopoli ye e lego
mo gare.








Mamaretša polipoli
e tee ka tlase ga
polipoli ye e lego ka
go la mmagoja.

Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.



A re direng

Phaphatha diatla ge o dutše o bitša mantšu a.




2.2



A re baleng

Sega dikarata tše gomme o di hlophe ka dihlopha tše 2. Dinonyana le digagabi. Bolela gore leina la phoofolo ye nngwe le ye nngwe le thoma ka eng. Ka morago o beakanye diphoofolo go thoma ka ye nnyane go feta go fihla ka ye kgolo go feta.

Dikarata tše di šoma ka pele le ka morago.




noga



kwena



leobu



mokgaritswana



phenkwini



mpšhe



lepidibidi



lenong



leeba



2.3



A re direng

Sega dikarata tše gomme o di
beakanye go dira dikanegelo tše 2.
A negela mogwera wa gago dikanegelo
tšeo.

Dikarata tše di
šoma ka pele le
ka morago.





Ke nna:



A re direng



Ke polipoli efe ye e lego ka pele?
Ke efe ye e lego ka morago?



Ke polipoli efe ye e lego ka godimo?
Ke efe ye e lego ka tlase?




Na mmala wa polipoli ye e lego
mo gare ke wo mobjang?
Na mmala wa polipoli ye e lego
ka go la ngele la gago ke wo
mobjang?
Na mmala wa polipoli ye e lego
ka go la mmagoja la gago ke wo
mobjang?



A re ngwaleng

h

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o latele ka phensele. Thoma mo leronthong.



Latela tlhaka.

h



h

h


h

h



hempe



Hwetša gomme o dire sediko mo go tlhaka ye, **h** ka lepokising.






A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **h** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



A re ngwaleng




Hwetša gomme o dire sediko mo go diswantšho tše di thomago ka modumo **h**.





A re baleng





Abaganya dilo tše ka go lekana magare ga bana.
Mamaretša dimamaretšwa go abaganya dijo ka go lekana.





A re baleng

Sega theipi ya go meta gomme o mete botelele bja dilo tše.



Ke
seswantšho sefe e se
setelele go feta gomme
ke sefe se sekopana go
feta?



Sega theipi ya go meta gomme o mete botelele bja dilo tše.




3

Diphoofolo tša lešoka

A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka ga diphoofolo tše o di bonago.

Kotara ya 4 – Beke ya 6-10









A re boleleng

Dira medumo ye e
dirwago ke diphoofolo
tše.

Ke diphoofolo dife tšeo di
dirago mašata go feta?


Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.






A re baleng


Bolela kanegelo.
Khalara sefahlego go laetša maikutlo a tlou.




Go bose ge ke na le mma.



Ke timetše.



Nthušeng go hwetša mma.








Ke na le mma gape.

3.2



A re baleng

Lebelela diswantšho gomme o botše mogwera wa gago gore ke
lepokisi lefe le le nago le tše dintši go feta le gore ke lefe le le nago le
tše dinnyane go feta. Na go na le mapokisi ao a lekanago?
Bala palo ya dilo tše, ka morago o ngwale godimo ga nomoro ya
maleba.


	5	6		7	9
	7	8		3	5
	6	8		1	4
	4	5		3	5
	4	6		4	9
	6	7		8	9



A re ngwaleng

b

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o latele ka phensele. Thoma mo leronthong.



Latela tlhaka.


b

b

b


b

b




bolao

Hwetša gomme o dire sediko mo go tlhaka ye, **b** ka lepokising.






3.4





A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **b** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



A re ngwaleng






Hwetša gomme o dire sediko mo go diswantšho tše di thomago ka modumo **b**.





A re ngwaleng

Feleletša go thala dirurubele tše. Thala marontho gore mafego ka bobedi a swane. Ke serurubele sefe se se nago le marontho a mantši go feta?



36





A re ngwaleng

Sega dikarata tše gomme ka morago o nyalanye nomoro le lentšu. Ka morago o hlophe dikarata tša diphoofolo mmogo le dikarata tša dipapadi mmogo.



Dikarata tše di šoma ka pele le ka morago.





2




3




4





5




6




7



8



9



3.7



A re direng

Sega dikarata mo go methalo ya marontho. Bona gore o ka kgona go nyalanya diswantšho ka lebelo le lekaakang le ditlhaka.

Dikarata tše di šoma ka pele le ka morago.

i

igloo

p



pudi

o



oktophase

d




dimpša

k



katse

n



noga

e



emere

s




sekepe

Ke nna:



A re ngwaleng

Bolela gore diswantšho tše ke eng gomme o theeletše medumo ya mafelelo. Ka morago o latele mantšu ka go a ngwala.



bala



lala



kala



nama



gama



kamo



loga



goga



boga



sega




bega



ega



Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.



A re boleleng


Ke dipapadi dife tše o kgonago go di bona
diswantšhong tše? O rata papadi efe?
Na o tseba melawana ya tše dingwe tša dipapadi tše?
Ke ka lebaka la eng re na le melawana mo
dipapading?
Ke ka lebaka la eng go bapala dipapadi go le
bohlokwa go rena?



A re ngwaleng

e

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o latele ka phensele. Thoma mo leronthong.




Latela tlhaka.

e



emere


Hwetša gomme o dire sediko mo go tlhaka ye,
e ka lepokising.






A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, e gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



A re ngwaleng

Hwetša gomme o dire sediko mo go diswantšho tše di thomago ka modumo e.



4.3



A re baleng

Ke lepokisi lefe le le nago le tše ntši go feta? Bala gore go na le dilo tše kae ka morago o latele ka go sepediša monwana godimo ga nomoro ya maleba.

	8 9

	7 9

	3 6

	6 7

	1 2

	2 3

	7 8

	9 8


	8 9

	7 8




Bolo ya fofa, ya wela ka thoko
yela ga polasa.

4




Bolo ya fofa, ya wela ka thoko
yela ga serapa sa diphoofolo.

5



Rati o fa bana bolo ya bona.
Bohle ba bapala kgwele ya
maoto mmogo.

8



Tumišo o raga bolo
ka maatla.

1




Bolo ya fofa, ya wela ka thoko
yela ga lebopo.

6




Bolo ya fofa, ya wela ka thoko
yela ga motse.

3



Bolo e ya godimo, ya tshela
legora ya ba ya
tshela le tsela.

2



Rati o swara bolo.

7

4.6



A re baleng

Bona gore ngwana yo mongwe le yo mongwe o noša dino tše kae.
Thala mothalo go tloga go ngwana go ya go nomoro ya maleba. Latela
dinomoro gomme o di balele morago go thoma ka 9 go fihla ka 1.



Tumišo o
noša dino
tše 9.

9

8

7

6

5

4


3

2

1



Ann o
noša dino
tše 5.




Boati o noša
dino tše 2.



Jim o
noša
dino tše 4.



Thati o noša
dino tše 5.



Sam o noša
nno e 1.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o ngwale dinomoro go thoma ka 1 ya mothopa sefoka. Bolela gore ke phoofolo efe ya mathomo, ya bobedi, ya boraro, ya bone, ya bohlang, ya botshelela, le ya mafelelo.
 Ke phoofolo efe ya lebelo go di feta?
 Ke efe ya go nanya go di feta?
 Ke efe ye kgolo go di feta?
 Ke efe ye nnyane go di feta?
 Ke efe ye boima go di feta?




A re balen

Latela nomoro. Ka morago o khalare nomoro ya maleba ya dilo tše di lego mothalong wo mongwe le wo mongwe.


6




7




8



9



10





Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele gore ke
meletlo efe ye o e tsebago.
O rata moletlo ofe?
O keteka bjang letšatši la matswalo a gago?
Ke meletlo efe yeo bana ba bangwe ka
phapošing ba e ketekago?



5.1



A re direng

Laetša bana ba tsela ya go ya meletlong ya bona.

Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.

Kotara ya 4 – Beke ya 6-10




5.2




A re direng

Bolela gore diswantšho tše ke eng ka morago o bolele gore ke diswantšho dife tše di felelago ka modumo wa go swana.



Ke diswantšho dife tše di thomago ka modumo wa go swana?



5.3




Ke nna:



A re direng

Šomiša dimamaretšwa go kgabiša moletlo wo.

Kotara ya 4 – Beke ya 6-10





A re boleleng

Ke dijo dife tše o di bonago mo
seswantšhong?

Mosetsana/Mošemane yo e lego
letšatši la matswalo a gagwe o na
le mengwaga ye mekae?

Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.







A re ngwaleng

r

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o latele ka phensele. Thoma mo leronthong.




Latela tlhaka.



roko


Hwetša gomme o dire sediko mo go tlhaka ye, **r** ka lepokising.





A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **r** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



rula



seru**r**ubele



ranta





raka



A re ngwaleng

Hwetša gomme o dire sediko mo go diswantšho tše di thomago ka modumo **r**.








A re baleng

Dira **sediko** se sehubedi mo go phoofolo ye **kgolo go di feta** le sediko se **setalamorogo** mo go phoofolo ye **nnyane go di feta** mo go poloko ye nngwe le ye nngwe.

Kotara ya 4 – Beke ya 6-10






5.8



A re baleng

Swaya gore seo se lego boima go feta mo mothlalading wo mongwe le wo mongwe.






A re baleng

Latela nomoro ka monwana, ka morago o khalare dibopego gore e be tše 9 mothalading wo mongwe le wo mongwe.


9




9



9



9



9



Ithute nomoro ye 9.





A re baleng

Thuša rapolasa go bala diruiwa tša gagwe.




+




=

5




+




=

5



+



=

5




+




=

2



+



=

4



Disegwa



Phasele:

Šomiša bomorago bja dikarata tša go latelana.
Di beakanye gore di dire seswantšho.




Dinonyana tše pedi tše nnyane:

Sega dinonyana, mena gomme o mamaretše gore di dire mepopo ya menwana/diphapete. Šomiša dinonyana tše nnyane tše pedi gore di diragatše sereto se se lego letlakaleng.




Dikarata tša tatelano:

Sega dikarata gomme o di bee ka tatelano ya maleba. Ka morago o bolele kanegelo ye e diregago mo go tatelano ye nngwe le ye nngwe ya dikarata.



Dira Daenasore:

Sega maoto a daenasore, hlogo le mosela mo go methaladi ye meso. Mena poleiti ya pampiri ka bogare. Bjale bea ditsekana tše mmogo go hlama daenasore ya go swana le ye e lego mo seswantšhong.



Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya disegwa.
Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago le balapa.



DISETWA TŠA KA



A re direng

Sega letlakala mo go mothaladi wa marontho ka morago o mamaretše letlakala leo mafelelong a puku gore o dire kanapa. Bea disegwa tša gago ka gare ga kanapa ye gore di se ke tša timela.




MAMARETŠA MO


MAMARETŠA MO


MAMARETŠA MO


MAMARETŠA MO

















MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO






Jerry o swerwe ke tlala kudu.
O ja diapola.

4



Go diragala eng mo? O ka
re nka lekana ka klaseng.

5




Lehono bana ba etela Jerry serapeng
sa diphoofolo. Jerry o thabile kudu ka
ge a na le bagwera ba gagwe ka moka
ba diphoofolo.


8



Jerry o ya
sekolong.



1




O ka re nkabe ke kgona go
bala le go ngwala.

6




Jerry o lebelela ka gare
ga pese.

3



Ke nyaka go ya sekolong.

2



Ke nako ya go ya gae, Mna
Jerry. O swanetše go boela
serapeng sa diphoofolo.

7